

# **IZVJEŠTAJ O POTREBI USPOSTAVLJANJA ODJELJENJA ZA SUDSKU PRAKSU NA DRUGOSTEPENIM SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI SA PREPORUKAMA**



Fatima Mrdović,  
Haris Jusufbašić

januar 2024.



# IZVJEŠTAJ O POTREBI USPOSTAVLJANJA ODJELJENJA ZA SUDSKU PRAKSU NA DRUGOSTEPENIM SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI SA PREPORUKAMA

Fatima Mrdović,  
Haris Jusufbašić  
Sarajevo, januar 2024.

Ova publikacija je izrađena u okviru  
Aкционог плана Вijeća Evrope за Босну и  
Херцеговину 2022.-2025. у склопу пројекта  
*"Initiative for Legal Certainty and Efficient  
Judiciary in Bosnia and Herzegovina - Phase III".*  
*Mишљења изнесена у овој публикацији су  
авторова и не одражавају нуžno službenu политику  
Вijeća Evrope.*

Дозвољена је reproducija извода  
(до 500 ријечи), осим у комерцијалне срвре, под  
условом да је очуван интегритет текста, да се  
извод не користи изван контекста, да не дaje  
непотпуне информације нити на неки други начин  
води читаoca на погрешне закључке о njеговоj  
природи, обиму или садржају текста.

Iзвор текста је увијек обавезано  
navesti na sljedeći način "© Vijeće Evrope, 2023".  
Sve druge захтјеве за reprodukcije /prijevoda  
dijela ili cijelog teksta, treba uputiti Direktoratu  
za komunikacije, Vijeće Evrope (F-67075  
Strasbourg Cedex ili publishing@coe.int).

Svu остalu korespondenciju која се  
односи на ову публикацију трбба упутити на  
адресу:  
Department for the Implementation of  
Human Rights, Justice and Legal Co-operation  
Standards Department for the Implementation  
of Human Rights, Justice and Legal Co-  
operation Standards F-67075 Strasbourg Cedex  
France

**Korice, grafički dizajn i публикација:**  
Intea d.o.o.  
©Vijeće Evrope, decembar 2023.

# **Sadržaj**

---

<b>I - UVOD</b>	<b>5</b>
<b>II - SHEMA DRUGOSTEPENIH SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI</b>	<b>7</b>
<b>III - ANALIZA TRENUTNOG STANJA</b>	<b>10</b>
<b>IV - NORMATIVNI OKVIR</b>	<b>17</b>
<b>V - BAZE SUDSKIH ODLUKA</b>	<b>19</b>
<b>VI - ZNAČAJ UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE</b>	<b>21</b>
<b>VII - POTREBE ODJELJENJA ZA SUDSKU PRAKSU</b>	<b>24</b>
<b>VIII - ZAKLJUČCI</b>	<b>26</b>
<b>IX - PREPORUKE</b>	<b>28</b>



## I - UVOD

---

Predmet izvještaja je analiza načina evidentiranja, praćenja i proučavanja sudske prakse na drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini (BiH) sa davanjem preporuka za unapređenje ove značajne aktivnosti. S tim u vezi se pošlo od osnovne hipoteze da organizacija i način obavljanja ove aktivnosti u ciljnim sudovima nije jednak i usklađen, te da postoje mogućnosti za njeno unapređenje.

Ciljevi izvještaja su:

- 1) na osnovu izvršene analize dati preporuke u pogledu potrebe uspostavljanja odjeljenja sudske prakse za svaki drugostepeni sud pojedinačno, te razvoja akcionog plana i koraka koje je potrebno preduzeti za uspostavu i efikasno funkcionisanje odjeljenja sudske prakse;
- 2) izvršiti evaluaciju organizacijskih, tehničkih i finansijskih prepostavki za osiguranje sredstava za efikasan rad odjeljenja sudske prakse, uključujući ljudske resurse.

Za ostvarenje navedenih ciljeva su korišteni uporedno - istraživački metod (analiza trenutnih rješenja prikupljenih anketnim upitnicima i uspostava dijaloga i saradnje između drugostepenih sudova) i normativni metod (analiza normativnog okvira - zakoni o sudovima, pravilnici o unutrašnjem sudskom poslovanju, pravilnici o unutrašnjoj organizaciji drugostepenih sudova, poslovniči o radu odjeljenja).

Postupak izrade izvještaja je podrazumijevao:

- 1) prikupljanje podataka za svaki drugostepeni sud o broju sudija, godišnjem prilivu predmeta i godišnjem broju riješenih predmeta u prethodnih pet godina (2018 - 2022.);
- 2) prikupljanje podataka o načinima evidentiranja, praćenja i proučavanja sudske prakse na drugostepenim sudovima u BiH;
- 3) pribavljanje mišljenja o potrebi uspostavljanja odjeljenja sudske prakse za svaki drugostepeni sud pojedinačno;
- 4) analizu prikupljenih podataka i normativnog okvira za uspostavljanje odjeljenja sudske prakse na drugostepenim sudovima;
- 5) održavanje okruglog stola na temu uvođenja odjeljenja sudske prakse u drugostepenim sudovima;
- 6) utvrđivanje zaključaka sa odgovarajućim preporukama.

## **II - SHEMA DRUGOSTEPENIH SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI**

---

U bosanskohercegovačkim entitetima postoji ukupno 17 drugostepenih sudova, od kojih je 16 sudova opće nadležnosti i jedan sud posebne nadležnosti<sup>1</sup>. Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (ZS FBiH)<sup>2</sup> osnovano je 10 kantonalnih sudova za područje svakog kantona. Zakonom o sudovima Republike Srpske (ZS RS)<sup>3</sup> osnovano je šest okružnih sudova za područje dva ili više osnovnih sudova<sup>4</sup>, te Viši privredni sud kao sud posebne nadležnosti za teritoriju Republike Srpske (RS).

Svi navedeni sudovi, između ostalog, imaju drugostepenu nadležnost da odlučuju o žalbama protiv odluka prvostepenih sudova (općinskih/ osnovnih/okružnih privrednih), i drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom. Zbog toga će za potrebe ovog izvještaja biti korišten generički termin za navedene sudove - drugostepeni sudovi u BiH.

Drugostepenu nadležnost u privrednim sporovima na području RS ima Viši privredni sud u Banjaluci, tako da okružni sudovi u RS kao sudovi opće nadležnosti ne postupaju po pravnim lijekovima u privrednim sporovima, za razliku od kantonalnih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) koji su stvarno nadležni da postupaju i u privrednim sporovima u drugom stepenu. Pored ukazane posebnosti Višeg privrednog suda u Banjaluci kao suda posebne nadležnosti u privrednim sporovima, osnovna razlika između 17 uporednih drugostepenih sudova u BiH se ogleda u neujednačenom

---

<sup>1</sup> Ovaj izvještaj ne uključuje Sud Bosne i Hercegovine u okviru kojeg Apelaciono odjeljenje vrši funkcionalnu nadležnost drugostepenog suda, niti Apelacioni sud Brčko distrikta BiH koji, između ostalog, ima drugostepenu nadležnost.

<sup>2</sup> Službene novine Federacije BiH 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21.

<sup>3</sup> Službeni glasnik Republike Srpske 37/12, 14/14, 44/15, 39/16 i 100/17.

<sup>4</sup> Sedmi Okružni sud u Zvorniku predviđen ZS RS još uvijek nije počeo sa radom.

broju predmeta u radu, neujednačenom broju završenih predmeta i neujednačenom broju nosilaca pravosudnih funkcija. Ova razlika, pored drugih faktora, povlači za sobom različitu organizaciju rada drugostepenih sudova, što se odnosi i na poslove koji su predmet ovog izvještaja.

S obzirom da je riječ o polaznom parametru za potrebe ovog izvještaja, u Tabeli broj 1. su za svaki drugostepeni sud prikazani podaci o broju sudija, broju sudskega odjeljenja, te prosječnom godišnjem prilivu predmeta i prosječnom godišnjem broju završenih predmeta u posljednjih pet godina (2018 - 2022.).

Naziv suda	Broj sudija / sudskega odjeljenja	Prosječan godišnji priliv predmeta	Prosječan godišnji broj završenih predmeta
Kantonalni sud u Sarajevu	45/4	10.003	11.631
Okružni sud u Banjaluci	34/3	7.105	7.158
Kantonalni sud u Tuzli	29/3	5.668	6.495
Kantonalni sud u Mostaru	21/3	5.337	6.276
Kantonalni sud u Zenici	19/3	3.665	3.802
Kantonalni sud u Bihaću	14/3	3.260	3.623
Kantonalni sud u N. Travniku	12/3	2.277	2.200
Okružni sud u Bijeljini	11/3	2.038	2.024
Okružni sud u Doboju	10/3	2.028	1.962
Okružni sud u Prijedoru	7/2	1.331	1.395
Okružni sud u I. Sarajevu	7/2	1.293	1.288
Kantonalni sud u Š. Brijegu	5/0	1.285	1.134
Kantonalni sud u Livnu	5/1	1.072	1.178
Okružni sud u Trebinju	4/0	916	922
Kantonalni sud u Odžaku	4/0	294	295
Kantonalni sud u Goraždu	4/0	201	204
Viši privredni sud u Banjaluci	8/0	1.165	1.175

Tabela 1.

Imajući u vidu prikazane parametre, drugostepeni sudovi opće nadležnosti su za potrebe ovog izvještaja razvrstani u tri grupe:

1) veliki sudovi: Kantonalni sud u Sarajevu, Okružni sud u Banjaluci, Kantonalni sud u Tuzli, Kantonalni sud u Mostaru i Kantonalni sud u Zenici (pet sudova);

2) srednji sudovi: Kantonalni sud u Bihaću, Kantonalni sud u Novom Travniku, Okružni sud u Bijeljini i Okružni sud u Doboju (četiri suda);

3) mali sudovi: Okružni sud u Prijedoru, Okružni sud u Istočnom Sarajevu, Kantonalni sud u Širokom Brijegu, Kantonalni sud u Livnu, Okružni sud u Trebinju, Kantonalni sud u Odžaku i Kantonalni sud u Goraždu (sedam sudova).

Viši privredni sud u Banjaluci će kao sud posebne nadležnosti biti posmatran zasebno.

**Zaključak:** Postoje velike razlike između drugostepenih sudova opće nadležnosti po broju sudija, broju predmeta u radu i broju završenih predmeta.

**Preporuka:** Potrebno je izvršiti grupisanje drugostepenih sudova opće nadležnosti po veličini u tri grupe prema broju sudija, predmeta u radu i završenih predmeta. Potrebno je posebno posmatrati Viši privredni sud u Banjaluci kao sud posebne nadležnosti.

## **III - ANALIZA TRENUOTNOG STANJA**

---

S ciljem prikupljanja podataka za potrebe analize i izrade izvještaja, a posebno radi prepoznavanja i razmjene dobrih praksi na poslovima evidentiranja, praćenja i proučavanja sudske prakse, provedena je anketa među predsjednicima drugostepenih sudova i predsjednicima sudske odjeljenja u okviru ovih sudova. Odgovori na anketne upitnike nisu dostavljeni iz Okružnog suda u Banjaluci i Okružnog suda u Bijeljini. Predstavnici ostalih drugostepenih sudova su u najvećem broju uzeli učešće u anketi, tako da su analizirana 32 popunjena upitnika. U slučajevima u kojima su dostavljeni različiti odgovori na određeni upit iz istog suda, kao konačan odgovor za potrebe ovog izvještaja preuzet je odgovor predsjednika suda.

Rezultati ankete su, prije svega, potvrdili da u drugostepenim sudovima u BiH ne postoji posebno odjeljenje za evidenciju, praćenje i proučavanje sudske prakse. Ovo je očekivan rezultat ankete, jer u ZS FBiH i ZS RS nije predviđeno osnivanje odjeljenja za sudsку praksu u drugostepenim sudovima.

### **a) Evidentiranje sudske prakse u drugostepenim sudovima**

Odgovori na anketna pitanja su pokazali različita postupanja drugostepenih sudova kada je u pitanju evidencija vlastite i sudske prakse drugih sudova.<sup>5</sup> Predstavnici 11 sudova su odgovorili da se praksa suda evidentira, dok su predstavnici četiri suda<sup>6</sup> odgovorili da se vlastita sudska praksa ne evidentira. Nasuprot tome, u 10 sudova se evidentira praksa drugih sudova, dok se u pet<sup>7</sup> ne evidentira. Potrebno je napomenuti da

---

<sup>5</sup> Sintagma „drugi sudovi“ se odnosi na vrhovne sude entiteta, Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Evropski sud za ljudska prava.

<sup>6</sup> Kantonalni sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Tuzli, Kantonalni sud u Bihaću i Kantonalni sud u Odžaku.

<sup>7</sup> Kantonalni sud u Mostaru, Kantonalni sud u Bihaću, Okružni sud u Doboju, Kantonalni sud u Livnu i Kan-

su u tri suda evidentirani različiti odgovori anketiranih predstavnika na ova pitanja, što ukazuje na zaključak da postoji i različita praksa između pojedinih odjeljenja istog suda kada je u pitanju evidencija vlastite i sudske prakse drugih sudova.

Predsjednici postojećih sudske odjeljenja (građanskog, krivičnog, upravnog ili privrednog) u najvećem broju drugostepenih sudova obavljaju poslove evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse. To je posebno karakteristično za sudove koji su za potrebe ovog izvještaja svrstani u prvu i drugu grupu sudova. Takva organizacija rada drugostepenih sudova je u skladu sa pravilnicima o unutrašnjem sudsakom poslovanju<sup>8</sup>, prema kojima predsjednici sudske odjeljenja prate sudsaku praksu viših sudske instanci i usaglašenost sudske prakse između pojedinih sudija i sudske vijeća. U pojedinim sudovima iz treće grupe ove poslove obavlja predsjednik suda, uz pomoć stručnog saradnika, dok je samo jedan odgovor na anketni upitnik ukazao da i predsjednici vijeća uzimaju učešće u obavljanju ovih poslova.

**Zaključak:** Sudska praksa se u većini slučajeva evidentira, ali postoje sudovi u kojima se praksa ne evidentira, ili se ne evidentira u svim sudske odjeljenjima. Prilikom razmjene mišljenja o ovom pitanju na Okruglom stolu „Diskusija o uvođenju odjeljenja sudske prakse u drugostepenim sudovima“ održanom u Sarajevu dana 23.11.2023. godine, prisutni učesnici iz sedam drugostepenih sudova su izrazili mišljenje da je evidentiranje sudske prakse na organizovan i sistematičan način neophodno, te da se sudska praksa mora učiniti dostupnom svim sudijama.

**Preporuka:** Potrebno je da se u svakom drugostepenom sudu sudska praksa evidentira na organizovan način, zbog čega se u sudovima sa većim brojem sudija i predmeta predlaže osnivanje posebnih odjeljenja za evidenciju sudske prakse, dok u sudovima sa manjim brojem sudija poslove evidentiranja mogu obavljati predsjednici sudske odjeljenja (krivično, građansko, upravno), ili sudije koje bi bile zadužene samo za evidentiranje i praćenje sudske prakse.

## b) Načini evidentiranja sudske prakse

Grafikon broj 1. pokazuje neujednačen način evidentiranja sudske prakse u drugostepenim sudovima, uz napomenu da su pojedini učesnici ankete potvrdili više ponuđenih odgovora.

---

<sup>8</sup> tonalni sud u Goraždu.

Pravilnik o unutrašnjem sudsakom poslovanju (Službeni glasnik BiH 66/12, 40/14, 54/17, 60/17, 30/18 i 83/22), koji se primjenjuju u sudovima na području FBiH i Brčko distrikta BiH, te Pravilnik o unutrašnjem sudsakom poslovanju RS (Službeni glasnik RS 9/14, 39/16, 71/17, 67/18 i 6/19).



Grafikon broj 1.

Kada je u pitanju način na koji predsjednici sudske prakse evidentiraju ove poslove, najveći broj ispitanika (12) je odgovorio da se uloga predsjednika odjeljenja prvenstveno ogleda u upoznavanju sudija sa odlukama suda značajnim za sudske prakse, potom u evidentiranju odluka donesenih po pravnim lijekovima (osam), u evidentiranju svih odluka u okviru odjeljenja (pet), te u evidentiranju izabranih odluka (tri).

Na pitanje o ulozi predsjednika vijeća na poslovima evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse dati su različiti odgovori. U sedam sudova ispitanici navode da predsjednici vijeća pomažu predsjednicima odjeljenja na način da im proslijedu značajnije odluke i ukazuju na predmete koji su od posebnog značaja za sudske prakse i na različitu sudske prakse, u većem broju sudova predsjednici vijeća nemaju aktivnu ulogu, dok u jednom sudu predsjednici vijeća upoznaju sve sudije sa spornim pitanjima na sjednicama odjeljenja i putem redovnih konsultacija.

Svi ispitanici su istovjetno odgovorili da se na sjednicama odjeljenja vrši analiza i usaglašavanje aktuelne sudske prakse suda/odjeljenja, uz ogragu predstavnika sudova u kojima odjeljenja nisu uspostavljena. Predstavnici većine sudova su istakli da se na sjednicama odjeljenja prezentiraju značajnije odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, dok se prema rezultatima ankete u tri suda to ne radi.<sup>9</sup>

Praksa objavljivanja sudske prakse u drugostepenim sudovima je rijetka i izolovana.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Kantonalni Sud u Mostaru, Okružni sud u Istočnom Sarajevu i Kantonalni sud u Goraždu.

<sup>10</sup> Zabilježeno je da su samo Kantonalni sud u Sarajevu (u nekoliko navrata) i Kantonalni sud u Novom Travniku (jednom) objavili bilten sudske prakse.

Posebna evidencija pravnih shvatanja sudova zauzetih na sjednicama sudskega odjeljenja je uspostavljena u 11 sudova, dok samo sedam drugostepenih sudova ima uspostavljenu posebnu datoteku (bazu podataka) sa značajnim sudskega odlukama sistematizovanim po pravnim oblastima. Pristup ovim datotekama imaju samo sudije suda kod kojeg je uspostavljena datoteka, bez naznake da li takvu mogućnost imaju i stručni saradnici. No, bez obzira na prikazanu razliku u pristupu i načinu obavljanja ove značajne aktivnosti u sudovima, anketirani predstavnici 13 sudova smatraju postojeći način evidentiranja sudske prakse zadovoljavajućim, predstavnik jednog suda donekle zadovoljavajućim, dok predstavnik jednog suda nije odgovorio na ovo pitanje.

Ispitanici su istaknuli različite načine na koje se (eksterno) može pristupiti sudskej praksi suda iz kojeg dolaze (putem web stranice suda - devet odgovora, putem CMS-a - sedam odgovora, putem baze sudskega odluka kojom upravlja VSTV OSDE, putem biltena i na drugi način - po jedan odgovor).

S obzirom da je harmonizacija sudske prakse integralan proces koji se ostvaruje i na vertikalnom nivou (između sudova različitih instanci) i na horizontalnom nivou (npr. između drugostepenih sudova), veoma značajno je ukazati da rezultati ankete ukazuju na zaključak da nije uspostavljena institucionalna razmjena pravnih shvatanja i značajne sudske prakse između drugostepenih sudova.<sup>11</sup> Ovo posebno kada se ima u vidu veliki broj odluka iz različitih pravnih oblasti koje se ne preispituju pred vrhovnim sudovima entiteta.

**Zaključak:** Načini evidentiranja sudske prakse na drugostepenim sudovima nisu ujednačeni.

**Preporuka:** Potrebno je urediti pitanje evidentiranja sudske prakse, i način evidentiranja uskladiti sa najboljim praksama drugostepenih sudova (zavisno od veličine suda), imajući u vidu i praksu najviših sudova u Bosni i Hercegovini, koji pravna shvatanja objavljaju na Portalu sudske prakse u Bosni i Hercegovini.

### c) Pristup sudskej praksi

U Grafikonu broj 2. je prikazano na koji način se sudije, prema rezultatima ankete, informišu o sudskej praksi drugih sudova.

---

<sup>11</sup> Predstavnici Kantonalnog suda u Zenici i Višeg privrednog suda u Banjaluci su odgovorili da postoje uspostavljena institucionalna razmjena, bez naznake sa kojim sudovima, na koji način i u čemu se ta razmjena ogleda.



Grafikon broj 2.

**Zaključak:** Sudije se redovno informišu o sudskoj praksi drugih sudova, a posebno najviših sudova u Bosni i Hercegovini, putem zvaničnih informacionih servisa (portali, baze sudske prakse, web stranice).<sup>12</sup>

**Preporuka:** Objavljivanjem sudske prakse putem postojećih web servisa, sa razvijenim programima za pretraživanje, osigurati transparentnost rada i veću dostupnost sudske prakse drugostepenih sudova.

#### d) Potreba za formiranjem odjeljenja za evidenciju sudske prakse

Uvažavajući činjenicu da ispitanici najbolje poznaju stanje i potrebe na nivou suda u kome obavljaju pravosudnu funkciju, anketa je sadržavala i konkretno pitanje da li predstavnici sudova/sudske prakse smatraju potrebnim da se u njihovom sudu formira odjeljenje za evidenciju sudske prakse. Predstavnici osam sudova su odgovorili potvrđeno<sup>13</sup> dok predstavnici sedam sudova smatraju da osnivanje posebnog odjeljenja za sudske prakse nije potrebno.<sup>14</sup> Na ovom mjestu je važno podsjetiti da nedostaje stav predstavnika dva drugostepena suda.<sup>15</sup>

Iz dostavljenih odgovora proizlazi zaključak da predstavnici svih sudova koji su za potrebe ovog izvještaja svrstani u prvu grupu (veliki

12 Svi učesnici Okruglog stola su izrazili zadovoljstvo korištenjem postojećih evidencija sudske prakse u svakodnevnom radu.

13 Kantonalni sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Tuzli, Kantonalni sud u Mostaru, Kantonalni sud u Zenici, Viši privredni sud u Banjaluci, Okružni sud u Istočnom Sarajevu, Kantonalni sud u Širokom Brijegu i Okružni sud u Trebinju.

14 Kantonalni sud u Bihaću, Kantonalni sud u Novom Travniku, Okružni sud u Doboju, Okružni sud u Prijedoru, Kantonalni sud u Livnu, Kantonalni sud u Odžaku i Kantonalni sud u Goraždu.

15 Okružni sud u Banjaluci i Okružni sud u Bijeljini.

sudovi) smatraju potrebnim osnivanje posebnog odjeljenja za sudske praksu. Istovjetno mišljenje ima predstavnik Višeg privrednog suda u Banjaluci kao suda posebne nadležnosti, te predstavnici čak tri suda koja su za potrebe ovog izvještaja svrstani u treću grupu (mali sudovi). Anketirani predstavnici ostalih sedam sudova iz druge i treće grupe (srednji i mali sudovi) smatraju da se poslovi evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse trebaju nastaviti raditi na dosadašnji način.

Svi učesnici Okruglog stola su podržali ideju o osnivanju odjeljenja za evidenciju sudske prakse u većim i srednjim sudovima, i određivanju osobe zadužene (samo) za evidenciju sudske prakse u srednjim ili manjim sudovima. Posebno je naglašena potreba praćenja i usaglašavanja sudske prakse u slučaju kada u jednom sudu postoji veći broj sudske vijeća koja donose odluke u istim ili sličnim predmetima, zbog izbjegavanja moguće različite prakse istog suda, odnosno osiguranja pravne sigurnosti i ravnopravnosti svih u primjeni zakona.

Pored toga, zaključeno je da bi se rad na evidentiranju i sistematizaciji sudske prakse morao vrednovati kao važna svakodnevna aktivnost sudova kojoj treba posvetiti značajan dio radnog vremena, posebno kada se ima u vidu da prema postojećim Orientacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini, predsjednici sudske odjeljenja u drugostepenim sudovima nemaju umanjenu normu po ovom osnovu, a ukupno umanjenje norme od 10% odnosno 20 % za predsjednike sudske odjeljenja u okružnim/kantonalnim sudovima ne odgovara obimu poslova koje, uz redovne poslove, oni obavljaju, posebno u većim sudovima.

#### **e) Uloga stručnog osoblja/stručnih saradnika**

Analiza trenutnog stanja podrazumijeva i razmatranje uloge koju imaju stručni saradnici u drugostepenim sudovima.

Broj stručnih saradnika u drugostepenim sudovima varira od jednog stručnog saradnika (u kantonalnim sudovima u Mostaru, Novom Travniku, Širokom Brijegu i Livnu, u okružnim sudovima u Istočnom Sarajevu i Trebinju te u Višem privrednom sudu u Banjaluci), preko dva stručna saradnika (u kantonalnim sudovima u Tuzli, Bihaću i Odžaku te u okružnim sudovima u Doboju i Prijedoru), četiri stručna saradnika u Kantonalnom sudu u Zenici, 10 viših stručnih saradnika u Okružnom sudu u Banjaluci,<sup>16</sup> pa sve do 22 stručna saradnika u Kantonalnom sudu u Sarajevu od kojih je npr. 15 raspoređeno u Građansko odjeljenje. Prema podacima sa web stranice suda<sup>17</sup> u Okružnom sudu u Bijeljini trenutno nema stručnih saradnika.

---

<sup>16</sup> Izvor: <http://oksud-banjaluka.pravosudje.ba>.

Prema rezultatima ankete, stručni saradnici u tri suda (Okružni sud u Doboju, Viši privredni sud u Banjaluci i Kantonalni sud u Širokom Brijegu) učestvuju u radu na poslovima prikupljanja/evidenciranja sudske prakse, dok stručni saradnici u većem broju drugostepenih sudova istražuju sudsку praksu u pripremi predmeta za sudije.

Stručni saradnici bi zbog svoje stručne sposobnosti, a posebno sposobnosti korištenja modernih tehnologija, svakako trebali biti aktivno uključeni u aktivnosti odjeljenja za evidenciju sudske prakse, jer mogu dati značajan doprinos prilikom uvođenja novih standarda u proces prikupljanja, evidentiranja i istraživanja sudske prakse. Bitno je naglasiti i važnost kontinuirane obuke i usavršavanja stručnih saradnika, kako bi se kvalitet rada podigao na najveći mogući nivo.

**Zaključak:** Neujednačen je broj stručnih saradnika u drugostepenim sudovima u odnosu na broj sudija, različit obim i vrsta poslova koje obavljaju.

**Preporuka:** Utvrditi optimalan broj stručnih saradnika u drugostepenim sudovima i stvoriti organizacione mogućnosti za njihovo veće angažovanje na poslovima sistematizovanja, evidentiranja i istraživanja sudske prakse.

#### f) Komentari ispitanika

Zaključno su anketirani predstavnici sudova pozvani da dodatno navedu ono što smatraju bitnim. Veliki broj ispitanika nije odgovorio na ovaj upit. Međutim, iz odgovora koji su dati proizlazi da predsjednici sudova i sudske odjeljenja smatraju da je usaglašavanje sudske prakse od izuzetnog značaja za rad sudova, ukazano je na značaj redovnog upoznavanja sudija sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, predloženo da se svim sudijama omogući pristup odlukama drugih sudova i pretraživanje odluka kroz CMS, kao i da se treba raditi na bržem i učinkovitijem informisanju o sudskoj praksi drugih sudova i usaglašavanju različite sudske prakse u istim ili sličnim predmetima.

Nekoliko anketiranih predstavnika je posebno naglasilo značaj uloge stručnih saradnika u drugostepenim sudovima.

Drugi su skrenuli pažnju na izazove sa kojima se susreću, kao što su preopterećenost sudija zbog norme i nedostatak stručnih saradnika, što utiče na umanjenu mogućnost za stalno usavršavanje i redovno upoznavanje sa novijom i aktuelnom sudscom praksom.

## **IV - NORMATIVNI OKVIR**

---

Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (ZS FBiH), u odredbi člana 36. stav 1. propisuje da se u sudovima mogu obrazovati sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti, a u odredbi stava 2. da odjeljenja iz stava 1. ovog člana imaju rukovodioca odjeljenja, koji je za rukovođenje odjeljenjem odgovoran predsjedniku suda. Odredbama člana 16. Pravilnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju za Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH propisano je, u stavu 1. da se u sudovima u kojima tri ili više sudija odlučuju o stvarima iz iste ili više srodnih pravnih oblasti mogu osnovati sudska odjeljenja, u stavu 2. da će se u Vrhovnom суду Federacije Bosne i Hercegovine i Apelacionom суду Brčko distrikta Bosne i Hercegovine osnovati Odjeljenje za evidenciju sudske prakse odnosno Odjeljenje za sudske praksu radi prikupljanja stavova iz sudske odluka navedenih sudova i njihovog sistematiziranja prema utvrđenim kriterijima, te u stavu 3. da Odjeljenje za evidenciju sudske prakse, odnosno Odjeljenje za sudske praksu može pratiti praksu i drugih relevantnih sudova, za sudije tog suda provoditi istraživanja i redovno ih obavještavati o novostima u razvoju sudske prakse.

Dakle, ZS FBiH ne predviđa mogućnost osnivanja odjeljenja za sudske praksu u sudovima u FBiH, za razliku od Pravilnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju koji određuje da će se takvo odjeljenje osnovati u Vrhovnom суду FBiH. Takva mogućnost ni Pravilnikom o unutrašnjem sudsakom poslovanju nije predviđena za drugostepene sudove u FBiH (kantonalne sudove), pa ni za one sa većim brojem sudija kao što je to slučaj u zemljama regiona. Navedeno znači da su preduslov za formiranje odjeljenja sudske prakse u drugostepenim sudovima u FBiH izmjene i dopune ZS FBiH i Pravilnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju, ili barem Pravilnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju, kako je to učinjeno za Vrhovni суд FBiH i Apelacioni суд Brčko Distrikta.

Zakon o sudovima Republike Srpske (ZS RS) u odredbi člana 54. stav 1. propisuje da se u sudovima osnivaju sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti, kao što su: a) krivično, b) građansko, v) upravno, g) prekršajno d) vanparnično i đ) druga odjeljenja za koja se ukaže potreba za osnivanjem, kada su za to ispunjeni uslovi predviđeni zakonom ili Pravilnikom o unutrašnjem sudsakom poslovanju. U stavu 2. istog člana propisuje da se u Vrhovnom суду osniva Odjeljenje sudske prakse, a u stavu 3. da odjeljenja imaju predsjednika odjeljenja, kojeg iz reda sudija tog suda imenuje predsjednik suda. Odredbama člana 16. Pravilnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju RS propisano je, u stavu 1. da se u sudovima u kojima tri ili više sudija odlučuju o stvarima iz iste ili više srodnih pravnih oblasti mogu osnovati sudska odjeljenja, u stavu 2. da u Vrhovnom суду RS Odjeljenje za sudsak praksu prikuplja stavove iz sudskeh odluka i vrši njihovo sistematizovanje prema utvrđenim kriterijima, te u stavu 3. da Odjeljenje za sudsak praksu može pratiti praksu i drugih sudova i za sudije tog suda sprovoditi istraživanja i redovno ih obavještavati o novostima u razvoju sudske prakse.

Dakle, ni propisi u RS ne predviđaju mogućnost formiranja odjeljenja sudske prakse u drugostepenim sudovima (okružnim sudovima i Višem privrednom суду u Banjaluci), pa ni za one sa većim brojem sudija kao što je to slučaj u zemljama regiona. To znači da su preduslov za formiranje odjeljenja sudske prakse i u drugostepenim sudovima u RS izmjene i dopune ZS RS i Pravilnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju RS.

## V - BAZE SUDSKIH ODLUKA

---

Uspostava odjeljenja za sudsku praksu podrazumijeva, po ugledu na najviše sudove, i formiranje baze sudskih odluka. Takva baza sudskih odluka je poželjna i u trenutnom organizacionom okviru drugostepenih sudova u BiH, kako na internom, tako i na eksternom nivou.

Stoga je neophodno istaći da je javnost suđenja dio prava na pravično suđenje, ukazati na značaj objavljivanja sudskih odluka prema praksi Evropskog suda za ljudska prava i predstaviti normativni okvir za objavljivanje sudskih odluka u bazama sudske prakse u Bosni i Hercegovini.

Javnost suđenja, koje uključuje javno izricanje presuda, dio je prava na pravično suđenje, garantovanog članom 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i članom 14. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i slobodama. Transparentnost rada sudova i odluka koje sudovi donose nije od značaja samo za učesnike konkretnog postupka, već i za širu javnost. Objavljivanje odluka, sa obrazloženjem i razlozima kojima se sud rukovodio odlučujući o pravima i slobodama građana, omogućava kontrolu rada suda i sudija, doprinosi ujednačenoj primjeni zakona, ostvarivanju jednakosti svih subjekata pred zakonom i jačanju povjerenja građana/ki u pravosuđe.

Evropski sud za ljudska prava je u svojoj praksi više puta zauzeo stav da je pretpostavka pravičnosti suđenja javnost sudskih postupaka, uključujući i objavljivanje odluka<sup>18</sup>. Javno objavljivanje odluka ima za cilj da obezbijedi praćenje rada sudstva od strane javnosti i predstavlja osnovnu garanciju protiv samovolje<sup>19</sup>. Čak i u slučajevima kada postoji potreba zaštite

---

<sup>18</sup> Npr. presude Evropskog suda Werner v. Austria, stav 54 i Pretto and others v. Italy, stav 27, tačka 5.

<sup>19</sup> Pretto and others v. Italy, stav 21.

nacionalne bezbjednosti, države su obavezne da prikriju samo one dijelove sudske odluke čije bi objelodanjanje ugrozilo nacionalnu bezbjednost ili bezbjednost drugih<sup>20</sup>. Država, odnosno njeni sudovi, čak i u izuzetnim slučajevima u kojima je opravdano isključenje javnosti, moraju primjenjivati tehnike kojima se štite legitimni (npr. bezbjednosni) interesi ali bez potpune negacije osnovne procesne garancije kao što je javnost sudske odluke.

Ne ulazeći u detaljniju analizu Zakona o zaštiti ličnih podataka<sup>21</sup>, za potrebe ovog izvještaja je dovoljno reći da Zakon ostavlja mogućnost obrade ličnih podataka, pa i posebne kategorije ličnih podataka, ali da za to mora postojati javni interes, zakonska regulacija i uspostavljeni adekvatni mehanizmi zaštite. U tom pogledu u Bosni i Hercegovini trenutno postoje Smjernice za objavljivanje sudske odluke, koje je usvojilo Visoko sudska i tužilačko vijeće BiH (VSTV), poslovniči o radu web uredništava u sudovima i Uputstvo o anonimizaciji sudske odluke VSTV-a. Navedenim aktima je definisano koji predmeti su od javnog interesa, kao i mehanizmi zaštite i sakrivanja ličnih podataka prilikom objave odluka. Međutim, primjećeno je da su ti akti neujednačeni, zbog čega su u toku aktivnosti VSTV-a koje se provode s ciljem njihovog usaglašavanja i preciznijeg definisanja kriterija za objavu i anonimizaciju sudske odluke.

Odredbe koje predstavljaju pravni osnov za objavljivanje sudske odluke u bazama sudske prakse u Bosni i Hercegovini mogu se naći i u ZS FBiH<sup>22</sup> i u ZS RS.<sup>23</sup>

U Bosni i Hercegovini trenutno postoje dvije zvanične baze sudske odluke koje su dostupne najširoj javnosti. To su: 1) Baza sudske odluke Odjeljenja za sudske dokumentacije i edukaciju VSTV-a BiH i 2) Portal sudske prakse koji uređuju najviši sudovi u BiH (vrhovni sudovi Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH i Sud Bosne i Hercegovine).

U Bazi sudske odluke VSTV se trenutno nalazi oko 20.000 anonimiziranih odluka svih sudova u Bosni i Hercegovini, a na Portalu sudske prakse u Bosni i Hercegovini preko 5.500 stavova sudske prakse, sa pridruženim anonimiziranim sudske odlukama, te preko stotinu zauzetih pravnih shvatanja najviših sudova. Pored navedenih baza sudske odluke, neki sudovi u Bosni i Hercegovini objavljaju odluke koje su od interesa za javnost i na svojim web stranicama.

Za razliku od Republike Hrvatske i Republike Srbije, u Bosni i Hercegovini ne postoji interna baza sudske odluke koju čine sve odluke sudova u BiH u integralnom obliku, koja bi se koristila isključivo za potrebe sudija.

---

<sup>20</sup> Vidi, npr. presude Evropskog suda Fazliyski v. Bulgaria, stav 69 i Raza v. Bulgaria, stav 53.

<sup>21</sup> Službeni glasnik BiH 49/06, 76/11 i 89/11.

<sup>22</sup> Član 8. stav 3. u posljednjem dijelu glasi: Transparentnost se može ostvarivati i objavljinjem sudske odluke i drugih informacija od interesa za javnost.

<sup>23</sup> Član 9.: (3) Javnost rada ostvaruje se i objavljinjem sudske odluke i drugih informacija od interesa za javnost, uz prethodno uklanjanje ličnih podataka. (4) Pravilnik o objavljinju sudske odluke donosi Ministarstvo pravde.

## **VI - ZNAČAJ UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE**

---

Sudije moraju uvijek imati na umu da je povjerenje društva od vitalnog značaja za uspostavljanje vladavine prava, a da su koherentna sudska praksa i pravna sigurnost najubjedljiviji argumenti za stjecanje tog povjerenja. S tim u vezi je naročito potrebna proaktivna uloga predsjednika drugostepenih sudova i sudske odjeljenja u razvijanju i implementaciji mehanizama za harmonizaciju sudske prakse. Iako je to prvenstveni zadatak sudova najviše instance, ne smije se zaboraviti da je sistem žalbe ključni instrument usklađene sudske prakse, te da se u žalbenim postupcima pred drugostepenim sudovima ostvaruje harmonizacija sudske prakse uz održavanje koherentnosti sa nezavisnošću pravosuđa.

Neophodno je razvijati svijest da je harmonizacija sudske prakse integralan proces koji se ostvaruje na vertikalnom nivou (između sudova različitih instanci) i horizontalnom nivou (npr. između drugostepenih sudova). Iz provedene ankete je vidljivo da predsjednici postojećih sudske odjeljenja u drugostepenim sudovima najčešće sami preuzimaju posao na evidenciji i praćenju usklađenosti sudske prakse. Uvažavajući iskustvo, znanje i trud koji oni unose u ostvarenje ove uloge, neophodno je sa predsjednicima drugostepenih sudova i sudske odjeljenja razmijeniti mišljenja o potrebi uspostavljanja odjeljenja sudske prakse, te ukazati na važnost sistematizacije i usklađivanja sudske prakse.

Činjenica je da ne postoji propisana posebna organizacija unutar drugostepenih sudova, kao što nije regulisan ni sam postupak evidentiranja sudske prakse, tako da sudovi u sklopu postojeće organizacije rada i u okviru sudske odjeljenja obavljaju i ove poslove. Sudovi koji nemaju odjeljenja, a to su oni sa manjim brojem sudija, sudske praksu evidentiraju na nivou suda, dok sudovi sa većim brojem sudija to čine na nivou odjeljenja.

Iako je 12 od ukupno 15 sudova koji su dostavili odgovore navelo da se praksa tog suda evidentira, utvrđeno je da neki od sudova sa većim brojem sudija (Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalni sud u Tuzli), odnosno pojedina odjeljenja ovih sudova, ne evidentiraju posebno svoju praksu, nego sudije imaju pristup istoj isključivo putem CMS-a ili međusobne komunikacije.

Sudije najčešće sami prikupljaju odluke i čuvaju ih u internim bazama, pri čemu te baze podataka nisu međusobno povezane, jer nisu dostupne drugima ako se ne podijele. Ovakav individualni i izolovani način evidentiranja podrazumijeva i dosta preklapanja informacija, u nedostatku zvanične evidencije na nivou suda/odjeljenja. Ovaj način je mnogo manje učinkovit od kreiranja jedne sistematizovane baze odluka, koju je moguće pretraživati putem ključnih riječi ili na drugi način, što olakšava pristup većem broju odluka i značajno skraćuje vrijeme istraživanja. Osim toga, nepotrebno se troše i ljudski resursi, jer se radnje evidentiranja ponavljaju umjesto da se jednim unosom podataka u bazu svim ovlaštenim korisnicima omogući pristup svim odlukama koje su sistematizovane po unaprijed utvrđenim kriterijima.

Kako sudsku praksu drugostepenih sudova čine i pravna shvatanja koja se zauzimaju na sjednicama sudske odjeljenja s ciljem ujednačavanja sudske prakse, i pravna shvatanja se također mogu klasificirati i evidentirati u lako dostupnim bazama koje se redovno ažuriraju. Poznavanje ovih pravnih shvatanja od izuzetnog je značaja za osiguranje pravne sigurnosti i vladavine prava.

Isto tako, sudska praksa se, kao i pravna misao stalno razvija i mijenja, pa je mogućnost pristupa sudskej praksi od izuzetnog značaja za praćenje tih promjena.

Evidentiranje sudske prakse najviših sudova se najčešće vrši preko dostupnih baza sudske odluke (Baza sudske odluke OSDE VSTV i Portal sudske prakse u BiH), te putem biltena sudske prakse (Vrhovni sud FBiH), i drugih izdanja u kojima se objavljuje sudska praksa (časopisi, zbirke i sl.). Međutim, utvrđeno je da je sudijama teško dostupna sudska praksa drugostepenih sudova u drugim entitetima i kantonima, koja je također veoma raznovrsna i značajna, iz razloga što drugostepeni sudovi uglavnom ne evidentiraju i ne objavljaju svoje odluke, osim jednog manjeg broja na web stranicama.

U sudovima sa manjim brojem sudija je jednostavnije uspostaviti evidenciju odluka, jer se manji broj odluka može redovno evidentirati u okviru raspoloživog radnog vremena i postojeće organizacije rada u sudu. Međutim sudovi koji imaju veći broj sudija, u kojima se svakodnevno donosi veći broj odluka, nisu u mogućnosti, bez posebne organizacije rada

i korištenja odgovarajućih kompjuterskih programa (aplikacija) održavati organizovanu i strukturiranu bazu odluka.

Iz provedene ankete je vidljivo da uglavnom svi sudovi smatraju pitanje evidentiranja, praćenja i proučavanja sudske prakse veoma važnim za rad suda odnosno sudija. Jedna od dužnosti predsjednika sudskega odjeljenja je da prati usaglašenost sudske prakse između pojedinih sudija, odnosno sudskega vijeća.<sup>24</sup> Zbog toga svaki od predsjednika odjeljenja ustrojava vlastitu evidenciju sudske prakse na svoj način. Međutim, s obzirom na ograničene tehničke mogućnosti i infrastrukturu koja je sudovima na raspolaganju, ta evidencija često nije dostupna ni svim sudijama u okviru jednog suda, a pogotovo sudijama drugih sudova, pa bi bilo korisno razmotriti mogućnost da se i ovaj problem riješi kreiranjem baze sudskega odluka kojoj bi imale pristup sve sudije.

Pitanje koje se mora prvo riješiti kada je riječ o evidentiranju sudske prakse je da li sudska praksu treba evidentirati i proučavati u okviru postojećih sudskega odjeljenja, ili je potrebno formirati posebno sudske odjeljenje, čiji bi zadatak bio da prikuplja stavove iz sudskega odluka i iste sistematizira prema unaprijed dogovorenim i utvrđenim kriterijima, da prati i proučava praksu drugih sudova u Bosni i Hercegovini, a posebno najviših sudova koji imaju posebnu ulogu u ujednačavanju sudske prakse i osiguranju jedinstvene primjene prava, kao i praksu sudova u drugim državama i međunarodnih sudova (komparativna praksa).

Veći broj anketiranih predsjednika drugostepenih sudova i sudskega odjeljenja u tim sudovima se izjasnio da je potrebno formiranje odjeljenja koje bi se isključivo bavilo sudske praksom. Rad ovih odjeljenja bi trebao podrazumijevati organizovani sistem evidentiranja pravosnažnih odluka i usvojenih pravnih shvatanja, te njihovo objavljivanje, praćenje primjene zakona i drugih propisa, praćenje prakse najviših sudova i prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, te saradnju sa odjeljenjima za sudska praksu drugih sudova i razmjenu sudske prakse. Ove poslove nije moguće obavljati samo u okviru sudskega odjeljenja pojedinačno, osim u slučaju kada se radi o sudovima sa manjim brojem sudija, što potvrđuje i činjenica da su se upravo sudovi sa većim brojem sudija izjasnili da su im takva odjeljenja potrebna.

---

24 Član 17. stav 1.k Poslovnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju

## VII – POTREBE ODJELJENJA ZA SUDSKU PRAKSU

---

Potrebe odjeljenja za sudsку praksu se mogu lakše sagledati ako se analizira postojeće stanje na najvišim sudovima u Bosni i Hercegovini, a posebno onim koji imaju formirana odjeljenja za sudsку praksu.

**Ljudski resursi**, odnosno struktura i broj članova odjeljenja zavisi, prije svega, od broja sudija u sudu odnosno broja odluka koje se donose na godišnjem nivou, pri čemu je opredjeljenje da se evidentiraju samo pravosnažne odluke. Međutim, i neke odluke koje nisu pravosnažne mogu biti od značaja, npr. odluke o priznanju stranih sudskeih i arbitražnih odluka, ako se radi o primjeni novog zakona, radi ujednačavanja sudske prakse ili ako se u sudu vodi posebna evidencija razloga za ukidanje prvostepenih odluka, radi utvrđivanja najčešćih povreda postupka i slučajeva pogrešne primjene materijalnog prava, s ciljem procjenjivanja potrebe za dodatnom edukacijom sudija iz određenih pravnih oblasti.

Osim toga, bitno je utvrditi i strukturu odjeljenja, pri čemu je bitno da rukovodilac odjeljenja bude jedan od sudija (na privremenoj ili trajnoj osnovi, što je također potrebno procijeniti), da u istom učestvuje najmanje po jedan sudija iz svakog sudskeg odjeljenja čiji bi rad u odjeljenju bio jasno definisan i odvojen od redovnog rada na sudske predmetima, uz obavezno uključivanje sudskeh stručnih saradnika, koji bi u okviru odjeljenja obavljali stručne poslove, kako na evidentiranju, tako i na istraživanju sudske prakse.

**Tehnički resursi** podrazumijevaju korištenje posebnih programa za evidentiranje sudske prakse, uz mogućnost lakog pretraživanja, ili prilagođavanje postojećeg sistema za upravljanje predmetima (CMS) na način da se odluke koje su u istom pohranjene, a radi se o svim odlukama koje donose svi redovni sudovi u Bosni i Hercegovini, učine dostupnim

svim sudijama, uz mogućnost pretraživanja po određenom postojećem parametru koji se unosi u sistem. U tom slučaju, aktivnu ulogu u ovom cijelom procesu bi imali i IKT službenici, kao i osobe u sudu čija bi obaveza bila da se staraju da svi podaci o predmetu i odlukama budu korektno uneseni.

**Prostor** - Za rad odjeljenja za evidenciju sudske prakse treba biti osiguran posebni prostor, koji može biti organizovan i kao moderna biblioteka sa multimedijalnim sadržajima, prostorom za rad osoba koje uređuju baze odluka i pravnih shvatanja, te sudija i stručnih saradnika koji istražuju sudsку praksu, i biti mjesto gdje se mogu razmjenjivati ideje i organizovati obuke, s ciljem što efikasnijeg korištenja svih raspoloživih izvora sudske prakse.

**Ospozobljavanje i usavršavanje** - Veoma je važno osigurati da se osobe koje učestvuju u radu odjeljenja za sudsку praksu kontinuirano i stručno ospozobljavaju i usavršavaju, s ciljem što efikasnijeg praćenja i proučavanja sudske prakse, razvijanja novih metoda rada i primjene dobrih praksi, jer će to značajno doprinijeti boljoj pripremi predmeta za suđenje i većem kvalitetu sudske odluke. Posebno je važna edukacija stručnih saradnika u drugostepenim sudovima, čija uloga bi trebala najviše doći do izražaja u procesu prikupljanja i analiziranja relevantne sudske prakse, te prilikom pripreme nacrtova sudske odluke i sentenci. Kada je u pitanju edukacija stručnih saradnika u ovoj oblasti, važno je istaći da su do sada značajnu podršku sudovima pružali Vijeće Evrope, AIRE Centar i druge međunarodne organizacije u okviru projekata jačanja efikasnosti pravosuđa. Međutim, sada je već vrijeme da ova aktivnost postane samoodrživa, odnosno da se formiranje i rad odjeljenja za sudsку praksu, kao sudskega odjeljenja, uredi zakonom, kako bi se steknula znanja i vještine mogle implementirati u potpunosti i na efikasan način, i kako bi korist od aktivnosti odjeljenja za sudsку praksu imali svi nosioci pravosudne funkcije u BiH, ali i stručna i šira zainteresovana javnost.

**Finansijske pretpostavke** - Uspostavljanje odjeljenja za sudske prakse mora pratiti planiranje budžeta za dodatak na plaću predsjednika odjeljenja i osiguranje sredstava za rad odjeljenja. Raspored odgovarajućeg broja postojećih stručnih saradnika u uspostavljeno odjeljenje za sudske prakse ne bi za sobom povlačio potrebu obezbjeđenja dodatnih sredstava, za razliku od onih sudova u kojima te poslove u okviru novouspostavljenih odjeljenja ne bi mogli izvršavati postojeći stručni saradnici. U početnoj fazi uspostavljanja odjeljenja potrebno je obezbijediti neophodna sredstva za prostorne i tehničke kapacitete neophodne za efikasno funkcionisanje odjeljenja. Sve navedeno podrazumijeva uključivanje i aktivni angažman VSTV-a i nadležnih ministarstava.

## **VIII – ZAKLJUČCI**

---

Rezultat provedene analize su sljedeći zaključci:

- 1) u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji 10 drugostepenih sudova, a u Republici Srpskoj sedam, od kojih je jedan drugostepeni sud posebne nadležnosti u privrednim sporovima;
- 2) postoji ogromna razlika između drugostepenih sudova u BiH po broju sudija, broju predmeta u radu i broju završenih predmeta;
- 3) u drugostepenim sudovima u BiH ne postoje odjeljenja za sudsku praksu;
- 4) različita je praksa i organizacija drugostepenih sudova u BiH, pa čak i pojedinih odjeljenja u okviru istog suda, kako u pogledu postojanja evidencije pravnih shvatanja i vlastite sudske prakse te prakse drugih sudova, tako i u pogledu načina na koji se vrši to evidentiranje;
- 5) poslove evidencije sudske prakse u većim drugostepenim sudovima obavljaju predsjednici sudskega odjeljenja, a u manjim sudovima zaduženi sudija ili predsjednik suda uz pomoć stručnog saradnika;
- 6) primjetan je izostanak proaktivne uloge predsjednika vijeća u najvećem broju drugostepenih sudova u BiH na poslovima evidencije i harmonizacije sudske prakse (najčešće navođeni razlozi su norma i obim posla);

7) predstavnici sudova su svjesni izuzetnog značaja evidentiranja i usaglašavanja sudske prakse za rad drugostepenih sudova, ali je evidentan izostanak proaktivne uloge na unapređenju poslova evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse u drugostepenim sudovima u BiH, uz većinski deklarativno izražavanje zadovoljstva postojećim načinom rada;

8) ne postoji institucionalna razmjena pravnih shvatanja i sudske prakse između drugostepenih sudova u BiH na horizontalnom nivou, ili je ona rijetka i izolovana;

9) broj stručnih saradnika u drugostepenim sudovima u BiH je neujednačen, a njihova uloga u sudovima različita, što se odnosi i na poslove evidencije i praćenja sudske prakse;

10) predstavnici većih sudova dijele stav o potrebi uspostavljanja odjeljenja sudske prakse, a sa njima i predstavnik navedenog suda posebne nadležnosti i predstavnici tri manja suda;

11) ne postoji normativni okvir i pravni osnov za osnivanje odjeljenja sudske prakse u drugostepenim sudovima u BiH, za razliku od odjeljenja sudske prakse u vrhovnim sudovima entiteta, Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH i Sudu Bosne i Hercegovine, koja odjeljenja su i uspostavljena u ovim najvišim sudovima;

12) pretpostavka pravičnosti suđenja je javnost sudskega postupaka, što uključuje i objavljivanje odluka;

13) u oba entiteta postoji normativni okvir i pravni osnov za objavljivanje sudskega odluka u bazama sudske prakse uz poštovanje uslova propisanih Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

## **IX – PREPORUKE**

---

Zaključno se daju sljedeće preporuke:

- 1) neophodno je izvršiti grupisanje drugostepenih sudova opće nadležnosti po veličini suda u tri grupe (veliki, srednji i mali sudovi), primjenjujući kriterij koji se sastoji od tri parametra: broj sudija, broj predmeta u radu i broj završenih predmeta;
- 2) potrebno je sa aspekta evidentiranja sudske prakse posebno posmatrati Viši privredni sud u Banjaluci kao drugostepeni sud posebne nadležnosti u privrednim sporovima;
- 3) bez obzira na uspostavu odjeljenja za sudsку praksu, potrebno je osigurati da se vlastita sudska praksa evidentira u svim drugostepenim sudovima u BiH;
- 4) potrebno je izvršiti ujednačavanje načina na koji se vrši evidencija sudske prakse u drugostepenim sudovima po uzoru na najviše sudove u BiH (korištenjem usaglašene liste deskriptora);
- 5) potrebno je izvršiti uvezivanje evidentirane sudske prakse po vertikalnom nivou na način da se evidentirane odluke najvišeg suda povezuju sa evidentiranim odlukama drugostepenog suda u istom predmetu (na ovaj način bi se izbjegla potreba da drugostepeni sudovi sami evidentiraju sudsку praksu drugih sudova);
- 6) potrebno je naglasiti značaj uloge svih sudija, a posebno predsjednika vijeća drugostepenih sudova, u procesu evidentiranja, praćenja i proučavanja sudske prakse, te osmislitи najjednostavniji

način na koji se po uzoru na najviše sudove vrši evidencija sudske prakse (svih ili značajnijih sudske odluka) na liniji sudija/predsjednik vijeća/predsjednik odjeljenja;

7) potaknuti razmjenu dobrih praksi u načinima evidentiranja, praćenja i proučavanja sudske prakse u drugostepenim sudovima u BiH, te pokušati ujednačiti metodologiju rada izborom najboljih praksi, putem održavanja redovnih stručnih konferencijskih samostalnosti samo na ovu temu, uz učešće predstavnika drugostepenih i najviših sudova, ili u sklopu redovne saradnje sudova;

8) uspostaviti horizontalnu razmjenu pravnih shvatanja i značajne sudske prakse između drugostepenih sudova u BiH, posebno u predmetima u kojima se odluke drugostepenih sudova ne preispituju pred vrhovnim sudovima entiteta, putem održavanja redovnih savjetovanja, konferencijskih samostalnosti i sl.;

9) u znatno većoj mjeri uključiti stručne saradnike u obavljanje poslova evidencije i praćenja sudske prakse u svim fazama tog posla, posebno u sudovima u kojima već postoje uspostavljenja sudske odjeljenja i u sudovima sa većim brojem stručnih saradnika, te omogućiti njihovo redovno usavršavanje iz ove oblasti;

10) potaknuti razmjenu mišljenja između drugostepenih sudova o potrebi i koristima razmjene pravnih shvatanja i značajne sudske prakse, te o prednostima i nedostacima uspostave odjeljenja sudske prakse;

11) uspostaviti saradnju sa najvišim sudovima u BiH radi uvida u način na koji se vrši evidencija, praćenje i proučavanje sudske prakse te radi osiguranja odgovarajuće distribucije ove evidencije prema drugostepenim sudovima;

12) uspostaviti saradnju sa VSTV-om i nadležnim ministarstvima pravde radi pokretanja procedure izmjena i dopuna ZS FBIH, ZS RS i pravilnika o unutrašnjem sudsakom poslovanju s ciljem propisivanja mogućnosti formiranja odjeljenja sudske prakse u drugostepenim sudovima;

13) uspostavu odjeljenja sudske prakse treba paralelno pratiti formiranje odgovarajuće baze sudske odluka po uzoru na metodologiju koju primjenjuju vrhovni sudovi entiteta;

14) baze sudske prakse trebaju biti dostupne sudijama drugih sudova, posebno onih sudova koji nemaju uspostavljena odjeljenja sudske prakse;

15) navedene baze sudske prakse trebaju biti dopunjavane i sudskom praksom iz sudova koji nemaju uspostavljena odjeljenja sudske prakse;

16) odjeljenja sudske prakse prioritetno uspostaviti u najvećim drugostepenim sudovima u BiH, a za ostale drugostepene sudove regulisati način dostavljanja odluka najbližem суду kod kojeg bude uspostavljeno ovo odjeljenje (npr. Kantonalni суд u Goraždu sa Kantonalnim sudom u Sarajevu, Kantonalni суд u Odžaku sa Kantonalnim sudom u Tuzli, Kantonalni суд u Livnu sa Kantonalnim sudom u Bihaću, Kantonalni суд u Novom Travniku sa Kantonalnim sudom u Zenici, Kantonalni суд u Širokom Brijegu sa Kantonalnim sudom u Mostaru, Okružni суд u Prijedoru i Okružni суд u Doboju sa Okružnim sudom u Banjaluci, te Okružni суд u Trebinju i Okružni суд u Istočnom Sarajevu sa Okružnim sudom u Bijeljini);

17) u vezi s prethodnom preporukom, razmotriti i mogućnost osnivanja centara za sudsku praksu u okviru većih sudova, koji bi obavljali i objedinjavanje sudske prakse manjih sudova u svom okruženju, te tako evidentiranu sudsku praksu dijelili sa sudovima na istom području;

18) posebno razmotriti finansijski aspekt formiranja novih sudskih odjeljenja, budući da ono uzrokuje i povećanje troškova. Naime, organizovan i efikasan rad odjeljenja za evidenciju sudske prakse podrazumijeva potrebu za povećanim angažmanom jednog broja sudija, koji poređ svojih redovnih poslova obavljaju i poslove iz nadležnosti odjeljenja za sudsku praksu, kao i angažovanje stručnih saradnika i sudskog osoblja za obavljanje stručnih i drugih poslova (izrada baza podataka, unos stavova i odluka u baze podataka, anonimizacija odluka, objavljivanje odluka, praćenje i evidentiranje prakse drugih sudova, informisanje o novim stavovima, distribucija i razmjena sudske prakse i sl.);

19) vrednovanje rada na evidentiranju sudske prakse mora biti predviđeno pravilnicima o vrednovanju rada sudija, u obimu u kojem se ovi poslovi obavljaju u okviru raspoloživog radnog vremena.



**BOS**

Vijeće Evrope je glavna organizacija za zaštitu ljudskih prava na kontinentu. Obuhvata 46 država članica, uključujući sve članice Evropske unije. Sve države članice Vijeća Evrope su potpisale Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, sporazum koji ima za cilj da zaštići prava čovjeka, demokratiju i pravnu državu. Evropski sud za ljudska prava kontroliše implementaciju Konvencije u državama članicama.

**[www.coe.int](http://www.coe.int)**

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE